

## Gr 2 Storybook



Taking care of yourself

Published by: The UCL Centre for Educational Leadership, University College London & The Centre for the Study of Resilience, University of Pretoria.

This publication can be copied, translated or adapted when necessary steps have been taken to acknowledge all relevant sources.

**Authors:** Lotlamoeng Primary School, Grade 2A, 2022:

Reaboka Gaolefelwe, Bokang Kelefetswe, Bokamoso Kesiilwe, Lesedi Kgasu, Remoneilwe Kgoa, Remoneilwe Maake, Olebogeng Machini, Reitumetse Magogodi, Gofaone Marumo, Baarabi Matsipane, Karabo Mautlwa, Mbulelo Mliethelwa, Mathogonolo Mogoje, Princess Mogotsi, Ontlametse Mokaila, Pugisego Collen Mokaila, Reneilwe Moleohe, Remofilwe Molwantwa, Neo Moni, Tlhompho Monnapula, Mathogonolo Naane, Mphoentle Nkotsi, Kaone Peane, Paballo Phokontsi, Tumiso Pogisho, Monthati Pooe, Tshimologo Sebolecewe, Molebogeng Seiteo, Amantle Selalame, Tlotlego Tebejane, Quentin Ticharwa, Bame Tsamai.

**School:** Lotlamoeng Primary School  
**Principal:** Fortune Rasephehi  
**Teacher:** Neo Mokhabela  
**CRC 1:** Lesego Lokailwe  
**Fieldworker:** Martha Mutonga

**Illustrators:**

Cover: Tlotlego Tebejane  
Page 2: Collen Mokaila  
Page 3: Paballo Phokontsi  
Page 4: Bame Tsamai  
Page 5: Amantle Selalame  
Page 6: Tlotlego Tebejane  
Page 7: Tlhompho Monnapula  
Page 8: Bokamoso Kesiilwe  
Page 9: Mathogonolo Mogoje  
Page 10: Baarabi Matsipane

**Font within booklet:** Grade 1 font by Edu-Aid

Websites and links were correct at the time of publication.

For further information about the project, please visit

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

## Acknowledgements

The following partners have played a valuable role in the co-creation of this storybook:

The North West Province Department of Education, Ngaka Modiri Molema District, South Africa.

The Department of Basic Education, Directorate: Rural Education, South Africa.

London South Bank University, United Kingdom.

The Economic & Social Research Council (ESRC) (ES/T005149/1), United Kingdom (funder).





Gofaone is the son of Mr Mogomotsi and Mrs Mpho. They live in Tlhabologo village in Mafikeng.



Gofaone's parents go to work in the morning and return home at night. He is usually alone at home.




5

Gofane is on the street playing with his friends most of the time.

6





They often play with dangerous things and in unsafe places.



Gofaone goes back home  
after sunset every day.



Every day he goes back home hungry, dirty and sometimes injured.





Gofaone's life is in danger because he is not living a healthy life. He has even lost weight.



15

His mother, Mpho, is now home. She left her job to teach Gofaone that caring for himself is very important.

16





Mrs Mpho planted a vegetable and fruit garden. Gofaone waters the garden when he comes back from school.



Gofaone has learnt that it is important to take care of himself. He is now eating well, is clean, plays at home, and is also doing well at school.



The contents of this booklet can be copied, translated or adapted as long as the relevant sources have been acknowledged properly.

# Taking care of yourself

Authors:

Lotlamoreng Primary School, Gr 2A, 2022, North-West Province, South Africa

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

